



Malwandla ya Małodzi

Tshedza Tlhako

Busisiwe Ndlovu



Ulwazi
Lwethu



A kuri ku va na nhwanyana, loyi a va ku i
Małodzi.

Małodzi a tshama emugangeni na mana na
kokwana wa yena.



Siku rin'wana mana wa Małodzi a kombela
Małodzi ku fambisa hungu eka kokwana wa
yena emugangeni wun'wana.

"U landzelela patu leri hi tolreveleke ku famba ha
rona," mana wa yena a n'wi tsundzuxa.



Małodzi a landzelela patu ra ntolovelu ku ya emutini wa kokwana wa yena ku fikisa hungu.

Loko a ri endleleni a tlhelela ekaya, u twile xiritwana ekusuhi xi ku, "Ndzi kombela ku pfuniwa."



Małodzi a halahala kutani a vona manana a etlele etlhelo ka patu.

U xewetile manana loyi, kutani a vutisa,
"Hikwalaho ka yini u etlela laha?"



"A ndzi na matimba naswona ndza vabya, ndzi le kule swinene na le kaya."

Małodzi a n'wi twela vusiwana.



"Ndzi ta famba na wena ekaya ka mina hikuva i kusuhi," ku vula Małodzi a byela manana.

Małodzi u pfunetile manana ku tlakuka. Va fambile hi ku nonoka swinene va kondza va ya fika.



Małodzi, mana wa yena na kokwana va hlayisile manana loyi a kondza rihanyo ra yena ri antswa.



Manana u khensile swinene ku va va n'wi
hlayisile.

U ndhundhuzerile Małodzi ku va a vile na
xivindzi no n'wi twela vusiwana.



Manana a ku eka Małodzi na ndyangu wa yena,
"Ndzi nga ka ndzi nga rivali leswi mi ndzi
endleleke swona."

Endzhaku ka loko ku ta va ku hundzile masiku
manharhu, ndzi lava leswaku mi vula swilo
swimbirhi leswi mi swi navelaka."



Endzhaku ka masiku manharhu, Małodzi, mana
wa yena na kokwana wa yena va vurile ku
navela ka vona.

Ku navela ka vona ko sungula a ku ri ku va na
yindlu yo saseka.



Ku navela ka vumbirhi, ka ku ri ku va na nhova etlhelo ka muti wa vona, leswaku va nga ha fambi va lava tihunyi.

Ku navela ka vona ku endlekile hi laha manana a nga vula ha kona.



Małodzi na ndyangu wa yena va tshamile hi ku tsaka endlwini ya vona yo saseka etlhelo ka nhova.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Malwandla ya Małodzi

Author/s: Tshedza Tlhako

Translator/s: Bongani Maluleke

Illustrator/s: Busisiwe Ndlovu

Assurer/s: Arnold Mushwana

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

